تەپڵەپەدۆر

چیرۆکی: **حەمەفەریق حەسەن**
ئەندامی یەکێتی ڕۆژنامەنووسانی دانیمارک
hemefarik@yahoo.dk

پێش برادەرەکانم گەیشتبوومە سەرچنار و لەتەنیاییدا هەروا خۆم دەخافڵاند.. بەدەم بەبادانی دووکەڵەوە سەرنجم لەسەر پۆلێ مراوی ڕاگرتبوو. ئەوان بێپەروا، وردە شەپۆلیان بەشوێن خۆیاندا جێدەهێشت و لەسەرخۆ ڕووی گۆمە ڕوونەکەیان دەنەخشاند..
((ئێوارەت باش مامۆستا.!)
ناکاو لامکردەوە و وەڵامم دایەوە. ئەویش وەک دینگە بەدیارمەوە چەقیبوو. لە ناخافڵی ئێوارە باشەکەی ئەو و داڵغە و ڕامانی خۆم، کەمێکیش پرینگامەوە ؛ بەڵام نەمبردە سەرخۆم. خووم پێوە گرتووە، لە دۆخی وەها ناکاودا، لە تەوقی سەری ئەو مرۆڤەوە تا بەکەڵە ئەنگوستی پێی دەگا، دەیدەمە بەر وردە سەرنج.. وتم:
((جەناب پێدەچێ کارێکت بەمن هەبێ؟))
دیاربوو ئەوەندە بەبێدەنگیی لێ وردبووبوومەوە و لەوەدابوو سەغڵەت ببێ. شێوەم دەکرد و نەدەکرد. لە سییەکانی تەمەنیدا بوو. باڵا بەرزێکی سمێڵ تاشراوی خاوێن و گەنمڕەگ، زیاتر لە فەرمانبەر یان مامۆستا دەچوو.. یاریی بە ژمارەیەک کلیل دەکرد، پێدەچوو یەکێکیان سویچی ئوتومبیلەکەی بێ.. کلیلەکانی بەگیرفانی پانتۆڵە نیلییەکەیدا کرد و وتی:
((شتێکە لەو بابەتە، ئەگەر بیللامانێ بوارم بدەی ڕوونی بکەمەوە.!))
((فەرموو فەرموو، بەخۆشحاڵییەوە!))
لێرە بەدواوە ئیتر نیازپاکی بەقسەکانییەوە دیاربوو. وای بۆ چووم یەکێ لە قوتابییە زیرەکەکانی ساڵێ بەو عەیامم بێ و نەچمەوە سەری، وەک هەندێ جاران لەنێو پاس و قاوەخانە و شوێنە گشتییەکاندا ڕێکەوتیان دەکەم و بەهۆی زەینکزیی خۆم و گەورەبوونی ئەوانەوە نایانناسمەوە. ئاماژەی کورسییەکەی تەنیشتم کرد.. من پەنجەی بە سیگارم بۆ درێژکرد و ئەویش دەستی سوپاسی بەسینگییەوە گرت و وتی:((ئەگەر بەهەڵەدا نەچووبم، جەنابتان بیللامانێ حەمە فەریق حەسەنن؟))
دەمویست بڵێم: (ئەوم، بەڵام تکایە بێ بیللامانی..) وەلێ ئەوەندە بە نەزاکەت دیاربوو، دڵم نەهات بیدەمە ڕووی، وتم: ((بەڵێ بەڵێ ئەوم، ئەدی ئێوە کێن؟))
((من ئاکۆم ، ئاکۆی باڵەبان.. ناشێ تیپی مۆزیکی (نەوا) تان نەبیستبێ. ئا.. لە تیپی نەوادا باڵەبانژەنم.. تاکو ئێستا، بیللامانێ دە دوانزە گۆرانیمان بۆ تەلەڤزیۆن تۆمارکردووە.!))
((خۆشحاڵم.. شێوەت دەکەم و گوێشم لە گۆرانییەکان بووە. سەرکەوتنت بۆ دەخوازم..!))
وەک هاووڵاتییەک و کاری کەوتبێتە لای مەسولێک، قنج لەسەر کورسییەکە دانیشتبوو. لەسەر زەمینە کۆنکریتییە تازە ئاوڕشێن کراوەکە پای بەپێڵاوی ڕەشی جووت کردبوون و ئەژنۆکانیشی قرساندبوونە یەک. چاوەڕوان بووم لەسەری پروا، بەڵام ئەو دەستی لەبان ڕانی داناو هیچێ نەوت. بۆ ئەوەی بیهێنمەوە گۆو ئەو دیواری شەرمەی نێوانمان پرووخێنم بەزەردەخەنەوە سەری قسەم دامەزراند:
((لە دۆخێکی وەهادا، من دەتوانم چ خزمەتێکتان پێشکەش بکەم؟))
دەستەکانی هەڵێنان و بەپەنجە سپی و درێژەکانی، لەگەل قسەکانیدا ئاماژەی دەکرد.
((هیچ!.. دەمەوێ پێتان بڵێم من خوێنەری چیرۆکەکانی ئێوەم و پێری دوا چیرۆکتانم، کە بەناوی بیللامانێ، نەیژەنی مەزن ـ وەە بوو خوێندەوە.. وابزانم یەکەم جارە، بیللامانێ مۆسیک دەکەیتە بابەتی چیرۆک.!))
ئاخ!.. خۆزگە وازی لەم بیللامانێ بێمانایە دەهێنا..!! بەڵام لام قورس بوو بیدەمە ڕووی و وتم:
((وایە.. خۆشحاڵم وەک باڵەبانژەنێک ڕات لەسەر چیرۆکەکەم بزانم؟))
بەنەزاکەتەوە وتی:

((نا نا.. من ناتوانم چیرۆک، بیللامانێ هەڵبسەنگێنم. بەڵام ئەوی ڕاستی بێ، من سەبارەت بابەتێک لەمێژە چاوت لە دوو دەگێرم و ئەوا ئەمڕۆ بەڕێکەوت...؟!))
لێرەدا قسەم پێبری، چونکە دەمزانی دوای ئەو وشەیە یەکسەر دەڵێ: بیللامانێ.. وتم:
((کەرەمکە.. ڕاستەوخۆ بچۆ ناو بابەتەکەتەوە.؟))
((ئا.. ئاگاداری بەسەرهاتێکم و لە دەستم نایە بیخەمە ، بیللامانێ قاڵبی چیرۆکەوە. جا ئەوێ ڕۆژێ وەختایێ نەیژەنی مەزنی جەنابتم خوێندەوە، دنەی دام بەسەرهاتەکە بەرەورووی ئێوە بکەمەوە، لەوانەیە چیرۆکێکی ئەنتیکەی وەهای لێ بەرهەم بێنن...))
((بەرزە جەناب بی، کاک ئاکۆ!))
ڕێکەوتین هەینیی ئاینده وادەمان ماڵی خۆمان بێ.. ئاکۆ لەکاتی خۆیدا لەدەرگەی داو ئاوا بەسەرهاتەکەی گێرایەوە. هیچی وای بۆ نەهێشتمەوە. کاری من مەگەر ئەوەندە بووبێ هەرچی بیللامانێ هەبوو، وەلامناوە و کەمێک دەستم بە ڕستەسازیی گێرانەوەکەی ئەودا هێناوە و هیچی تر..
**
ئەم کاک عەزیزەی وا بەسەرهاتی دەگێرمەوە، ناشێ لە پەردەی تیڤییەکانەوە نەتدیبێ. ئەو ئەگەرچی بەگۆرانییە دەهۆڵییەکانی شانی بەهەمووومان هەڵتەکاندووە، کەچی بۆخۆی شانی خوارە. ئەم شان خوارییەش سەربوردەیەکی سەیری بەدواوەیە.! سەربوردەیەکی ئەوتۆ مرۆڤ بەبیستنی واق دەبێ.. بەهەرحاڵ عەزیزی شانخوار، گۆرانیبێژێکی بنەڕەتیی تیپەکەمانە. ئەگەرچی ئەو زیاتر بەعەزیزی تەپڵەپەدۆر ناوێ ڕۆیشتووە...
لێرەدا وەدەنگ هاتم: بەڵام ئەو لەسەر پەردەی تیڤییەکان، بێ نازناو و بەناوی دوانییەوە دەردەکەوێ. منیش وەک بینەرێک هەر بەو ناوەوە دەیناسم؟!
ئاکۆ وتی: ئەمەیان ڕاستە، ئەگەرچی ئەم ناوەی ئێستای مێژوویەکی کورتی هەیە. خۆ ئەو سەری بگری و بنی بگری ساڵێکە لە تیڤیدا دەردەکەوێ و... بەڵام شانخوارییەکەی کۆن و بەڵگەنەویستە. هەرچی نازناوی تەپڵەپەدۆریشە، بۆ سەردەمی منداڵیی دەگەڕێتەوە.
لێرەدا پێمبری و پرسیم: ((دەکرێ هۆی شان خوارییەکەیم بۆ ڕوون بکەیتەوە؟))
بەڵێ بەڵێ.. بۆچی نا؟ ئێمە منداڵی کۆڵانێکی ئەم شارەین و لەقۆناغی سەرەتاییەوە هاورێین. ئەو هەمیشە لەوانەی سروددا دە لە دەی وەردەگرت. بەڵام لەوانەکانی دیکەدا کۆڵ بوو، بەپاڵ دەردەچوو. وەلێ هەمیشە خۆشەویستی مامۆستای سروود بوو. لە سەرەتاییەوە هەتا ناوەندیی، ئەستێرەی درەوشاوەی ئاهەنگەکانی قوتابخانە بوو...
ئەوی ڕاستی بێ ئەو (پەپڵەپەدۆر)ە بۆ شەوانی هاوین دەگەڕێتەوە، کاتێ وەک نەفوورات لەماڵ دەردەهات و ئێمەی منداڵانی گەڕەکیش مینا هەنگ پلوورەمان لەدەوری دەداو لێی کۆدەبووینەوە، عەزیر لەگەڵ بەستەکانیدا لەبری ڕەزم یان تەپڵ، تەپەدۆری دەکوتا. ئەو تەپەدۆرەی وا منداڵان بەهاوینان چلوورە و ئایسکریمی تێدا دەفرۆشن. تەپەدۆرەکەی لەهەموو لایەکەوە بەتیپ پێچابوو. بەقەڵەمڕەنگیی دەیان جار لەسەری نووسیبوو: چلوورەی کارگەی ئەرخەوان.. ئەو کە هاوینی لێدەهات ڕۆژانە چلوورەی کارگەی ئەرخەوانی تێدا دەفرۆشت و شەوانیش لەبری تەپڵ دەیکوتا. بەهاوکاریی ئەو تەپەدۆرە، ئەوەی دەیوت نەیدەوتەوە و شەوانی ئێمەی منالانی ڕووناک کردبۆوە و سەری ژن و پیاوی گەڕەکیشی بەردابۆوە. ئالێرەوە خەڵکی گەڕەک نازناوی تەپڵەپەدۆریان بەسەردا بڕی و بوو بەقیر و زفت و لێینەبۆوە...
((بەڵام هۆی شانخوارییەکەیەت باس نەکردا!))
بەڵێ بەڵێ.. چۆن دەبێ باسی نەکەم؟ ئێستاشی لەگەڵدابێ، بەستە دەهۆڵییەکانی فۆلکلۆر دەڵێتەوە. هەردوولامان لە تیپی مۆسیکی نەوادا ئەندامین. دەیان بەسەرهاتی تاڵ و شیرینمان پێکەوە هەیە. گرنگ ئەوەیە ئەو بە ڕادەیەک پروای بە ناوەرۆکی شیعری فۆلکۆرە، سەدیەکی ئەوە پروای بەنەریتی باو و ڕێباز و فەلسەفەیەک نییە. هەرچی لە گۆرانیی فۆلکۆردا هاتبێ، ئەو دەقاودەق دەیسەلمێنێ و بەموو لێی لانادات و وەک گوتە پیرۆزەکان پەیرەوی دەکا. بێجگە لەهۆنراوەی فۆلکلۆر، گوێرایەڵی هیچ ڕێبەر و سەرچاوەیەکی دیکە نییە! لە تەنگانەدا، لەبریی کەس و دۆست، پرس بە شیعری فۆلکلۆر دەکات و چی لە ناوەڕۆکی ئەو شیعرانەدا هاتبێ، بێ گوێدانە دەرئەنجامەکانیان

پەیڕەویان دەکا. لەم ڕووەوە هیچ گوێ بەڕای بەرامبەر نادات. بەکورتی دین و ئیمانی شیعری فۆلکلۆرە!
لە ڕەوەکەدا، بەڕێکەوت پێکەوە لە شاری (بانە) گیرساینەوە. ڕۆژێکیان کێچ کەوتە کەوڵی عەزیز. جانتای کردە شان و بێپرس هەیپای لێکرد.. وەختێ لەشار دەقێتەوە و لووت بەئاربەباوە دەنێ، بابایەکی بانەییەکی لێ پەیدا دەبێ، لە چیا دەگەڕێتەوە. بەپۆشاک و تیلاکیا پێدەزانێ ئاوارەی دیوی عێراقە و وادەزانێ هەڵەتە بووە. لێی دەپرسێ:
((ئەهای ئاغای کوردی عێراقی؛ هۆغر بەم ئێوارەوەختەیە ؟))
عەزیزیش بە پروا بەخۆبوونەوە دەڵێ:
((هەتا مەریوان دەچم!))
((بەڵام تۆ وا بەم بەفرو زەیقاتە، بەپێیان بەرەو چیای ئاربەبا مل دەنێی؟!))
تەپڵتەپەدۆر، کەمێ دادەپەڕێ و دەڵێ:
((بۆ زەینم لێدەگۆڕی ئاغا؟!.. ئەدی مەریوان ئەودیو بانە نەکەوتووە؟))
((ئەوە لە کێت زانیوە مەریوان ئەودیو بانە کەوتووە؟))
((ئێستا پێتدەڵێم لەکێم زانیوە!))
عەزیز هەردوو دەستان لەبناگوێ دەنێ و تێهەڵدەکا. بەم بەستەیە وەڵامی دەداتەوە:
بانە و مەریوان (ئەمدیواودیوە)،
ڕەحمەت لەو دایکەی تۆی بۆ من دیوە!
کاکی بانەییش دەڵێ:
((ئەو گۆرانییەژە با هەر بۆخۆی بڵێ.! کاری نەکردەیە ئاغا.. ڕەق دەبییەوە ئاغا..! بگەڕێوە شار، تۆ دەبێ ڕوو لە تیرمینال بەکەیت و بەماشین هۆغر بکەی، ئەوەش بزانە لە بانەوە بۆ مەریوان بەماشین چوار سەعاتە!))...
لێرەدا دیسان لێی بەپرسیار هاتمەوە:
((هەر باسی سۆنگەی شانخوارییەکەیت نەکرد؟!))
بەڵێ بەڵێ، هەر ئێستا.. عەزیز کوشتەی ئارەقی ڕەشە.. ئێوارەیەکیان بەکۆمەڵ لە یانەی قەندیل دانیشتبووین. کرێکاری یانەکە ئارەق و مەزەی هێنا، وەلێ عەزیز لووتی کرد و کرێکارەکەش. کە عەزیزی چاک دەناسی وتی:
((دەزانم دڵخوردی لیمۆی!.. بەسەری ئەو کاک عەزیزە ئەم شاری سلێمانییە سەنگ و سووژن دەی، یەک دانە لیمۆ نادۆزیتەوە، هەفتەیەکە ڕێی ئەو خوارانە گیراوە و هامشۆ نییە. ئیتر لیمۆ لەکوێوە بێ؟!))
بەکرێکارەکەی وت:
((ئەی گوایە ئارەقیش هەر لەو خوارانەوە نایەت؟!))
ئەمجا تەپڵتەپەدۆر، سەرنجێکی سەعاتەکەی داو بەهاوڕێکانی وت:
((ئێوە نۆشی گیانتان بێ و لەسەر من مەوەستن.. براتانم، دوای یەک سەعاتی دیکە بەزەمیلەیەک لیمۆوە لاتانم!!))
((چۆن و لەکوێ؟!))
بەڵام ئەو بێپەروا وەڵامی دایەوە:
((ئێوە کاڵەک خۆرن یان بێستان ڕن؟. لەمن هێنان و لەئێوە خواردن، ئارەق بەبێ لیمۆ حەیفە!))
هەر لەبەردەرکی یانەکەوە، عەزیز یەکسەر تاکسییەک بەکرێ دەگرێ و بە شوفێر دەڵێ:
((بەقوربانی کاکی شوفێر بم کاری گرنگ و بەپەلەم هەیە؛ سەد قەپاتکە و هەتا عەربەت مەوەستە.!))
 لەوێ چەند دووکانی سەوزە فرۆش هەیە هەموویانی بەسەر کردبۆوە، بەڵام ئاروویەک، تەماتەیەک چییە نایکڕێ. خەمبار و نائومێد بە شوفێر دەڵێ:
((لەسەر سەد باژوو با فریای برادەرانی سلێمانی بکەوم!))
کاکی شوفێر سەری لەم سەردانە گرنگ و بەپەلەیەی عەزیز دەرناچێ. لێی دەبێ بەمەراق و دەپرسێ:

((پێم نالّێی لەپای چی ئەم ڕێگایەت گرتەبەر و سەری سەوزە و میوەفرۆشەکانی عەربەتت دا ؛ بێئەوەی پرسیارێکیان لێبکەی یان کیلۆیەک سەوزە و میوە چییە لێیان بکڕی؟!))
((ئەوی ڕاستی بێ، لە سلێمانییەوە بەهیوای لیمۆ کڕین هاتووم، بەڵام لەبەختی جووتقۆشەم بچمە سەر سیروان وشکی دەکەم!))
((جا لیمۆ، ئەگەر لەسلێمانی نەبێ، ئەوا لەعەربەت هەر نابێ!))
((حەیفت نەکرد؟. مەگەر نازانێ عەربەت کانگەی لیمۆیە.؟!))
((بەچدا دەزانی و لەکوێت بیستووە؟))
عەزیز دەست دەنێتە بناگوێی و تێهەڵدەکات:
بـــاخێکم ناشتووە لــەخڕەکەی (عەربەت)
(لیمۆ)ی گرتووە وەک مەمکی هەیبەت!
((ساوەڵڵا سڵاو لە ئەقڵی ئەوەی هەوەڵجار ئەم گۆرانییەی چڕی و شەکریشی شکان!! عەربەت ئاوی نییە خۆیان بیخۆنەوە، چجای ئەوەی باخەلیمۆی لەبەردا بنێژن!!))...
منیش لێرەدا پرسیارەکەم پاتەکردەوە:
((لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا هۆی شانخوارییەکەیت ڕوون نەکردۆتەوە؟!))
ڕاستە. نەختێ لەسەرم ڕاوەستە ڕوونی دەکەمەوە.. ئا، بەم دواییە بەکۆڵانێکی مەڵکەندیدا ڕەت دەبێ و لووتی بەلووتی کیژۆڵەیەکدا دەتەقێ. کیژ وەختێ عەزیزی تەپڵتەپەدۆری شانخوار دەبینێ زەردەخەنە دەیگرێ. عەزیزم عەزیز لێی بەڕاست دەگەڕێ و وەهای لێکدەداتەوە کچە ئاشقی بووە. ئیدی دەستووری چلەکانی سەدەی ڕابوردووی شاری سلێمانی یەکدوانێ لە هاوڕێ کۆنەکانی دوای خۆی دەخات، کڵاوی گرێچن لەسەردا و مشکی مۆر لەملدا و بەدومبەڵەک لێدان تا درەنگانی شەو کۆڵانی ماڵی کچە تەیدەکەن و شەوبوێری ناکەن.. بەدەم گۆرانیی ئەو کچە لەو ماڵە قەولی داوە پێم و ئامۆزا گیان و دەچمە مەهاباد بۆ خزمەت قازی و سەبری دەڵێ من شووناکەم ـ وە هەراس بە گەڕەک هەڵدەگرن.. دواتر هاوڕێکانی لەکۆڵانکوتی بێزار دەبن و ئەمیش دەنێرێتە خوازبێنیی کچە. وەلێ باوکی کچە دەڵێ: ((جا من چۆن کچ بەدمبگچی دەدەم؟!)). بەڵام عەزیز هەر مکوڕ دەبێ و دەستەیەکی دیکە لەخزمانی دەنێرێتە سەر بەڕەی باوکی کچە. باوکی کچەکە ئەمجارەیان دەڵێ: ((ئەوەی کڵاوی لەسەربێت و مشکی بکاتە ملی و بە کۆڵاناندا بسوورێتەوە من کچی خۆمی نادەمێ!)) عەزیز نائومێد نابێ و دەڵێ لەوانەیە جاری سێیەم دڵی نەرم ببێ و قایل بێ. وەلی ئەمجارەیان بابی کچە ئاوا وەڵام دەداتەوە: ((من کچم بەکەسێ نادەم دوو نازناوی هەبێ!))
ئیتر عەزیزی نک و نائومێد، شەوێک چارەکێک ئارەقی ڕەش بەلیمۆی ترشەوە نۆش دەکات و دەچێتە بەردەرکی ماڵی کچەو تێهەڵدەکات:
ڕەبی ئەوەی دەبێتە باعیسی دوو دران،
خێر نەبینێ لەماری، لە منداری؛
لەسەر پردەکەی سەخرەتوڵڵایێ ،
بەلەعنەت بێ لەگەڵ شەیتانی لەعینێ.. وەیلێ، وەیلێ...
بابی کچەو کورەکانی وەکی گوێیان لەو هەموو تووک و نزایە دەبێ بۆی دەردەپەڕن و خوری شۆڕ، سفت دەیکوتن. بەڵام ئەو ماوەیەک بەدەم ئازارەوە لەسەر وەیلێ وەیلێ بەردەوام دەبێ. دواتر مشکییە خۆڵاوییەکەی هەڵدەگرێتەوە دەیتەکێنێ و دەیکاتەوە مل. کڵاوەکەی دەتەکێنێ و بەلارەوە لەسەری دەنێ و دەست لە بناگوێی دەنێتەوە:
لەگەڵ تۆمە چاوی چاوم
لەسەر تۆ زۆریان لێداوم
پێم وایە خەڵات کراوم..
هەی دەڕژێ و دەڕژێ و دەڕژێ...
دیسان زنجیرەی گێڕانەوەکەیم پساند و بەبێئارامییەوە پرسیم: ((ئێستاش و ئەوساش هۆی شانخوارییەکەیت باس نەکرد؟!))
بەڵێ وایە، ئێستا ڕوونی دەکەمەوە.! تەپڵتەپەدۆر هێشتا مێردمنداڵ دەبێ، بۆ یەکەمجار لەگەڵ خێزانەکەیاندا سەری بەغدا دەدا و لە ماڵە خزمێکیان دەبێتە میوان. شار فراوان و بەئاپۆرەو تەپڵتەپەدۆریش نەشارەزا، بەتەنێ لەماڵی خانەخوێ دەردەپەڕێ و دەکەوێتە سەر شەقامە بەباق و

بریقەکانی پایتەخت. تەلاری بەرز و فوارەی ئاو و جمەی جادەی جەنجاڵ، تووشی ئەوقبوونی دەکەن و بەدەم حەپەسان و واقبوونە سەرنجەوە ئاگای لەخۆی نامێنێ و تەواو دوور دەکەوێتەوە، یاحەی بەزاتی.. کاتێ بەخۆی دەزانێ لەسەر ڕاسە شەقامێکی گەورەی بەختەتی پەڕینەوە و ترافیکلایتدا وشک وەستاوە. وەختایێ دەڕوانێ، دەبینێ خۆی بەتەنیا لە شوێنی پەڕینەوەیە.. عەزیز لەجێی خۆی ئەوق دەمێنێ و نازانێ داخۆ لەکاتی هەڵبوونی گڵۆپی (سوور) یان (سەوز)دا بپەڕێتەوە.. سەر دەهێنێ و سەر دەبا، لەپڕ وەک بروسکە بیرۆکەیەک بەمێشکیدا ڕەتدەبێ و لەسەر ئەو ڕاستە شەقامە دەست دەنێتە بناگوێی و تێهەڵدەکا:
(سەرزە مەڕۆ) سەوزەگیان، سەوزەکەی ماڵم
نـــەخۆش نـــەکەوی سەوزە، نەشکێنی بـــــاڵم
لەدڵێ خۆیدا دەڵێ : (ئێ ئەگەر لە سەوزدا نەڕۆم کەواتە دەبێ لە سووردا بپەڕمەوە.) هەر لەگەڵ گڵۆپی سوور پێدەبێ، ئەمیش حۆیی حۆیی دەست لە بناگوێدا، بێئەوەی مێشێک میوانی بێ بەدەم (سەوزە مەڕۆ)وە دەپەڕێتەوە. ڕێک لەو دەمەدا، کە ئەم لەچەقی شەقامەکەدایە جێبێکی ئەمریکایی وەک تیری قوورەت پەیدا دەبێ و زرم لێیدەدا. عەزیزی تەپڵتەپەدۆر ڕمێک بەرزدەکاتەوە و ڕمب دەیداتەوە بەزەویدا و دەنگی دڵی دێ. جێبەیش وەک بەرزەکی بانان بۆی دەردەچێ. تەپڵتەپەدۆر، بێ حەواس لەو ناوەدا دەکەوێ. هەتا یەکێ دەڵێ ماوە، حەوت دەڵێ مردووە. لەو دەمەدا خواوراستان کوردێک وەک فریشتە پەیدا دەبێ و دەبینێ وا شەرواڵ لەبەرێک بێکەس لەو گۆرە کەوتووە. دەست دەداتە باڵی، دەیباتە لاوە و ئاو دەتکێنێتە دەمی. دوای ماوەیک بەحاڵ هۆشی دێتەوە. کاتێ چاو دەکاتەوە و خۆی لە نێوان ئاگایی و بێئاگاییدا دەبینێ، ڕۆژ و سەعاتی لێدەگۆڕێ و نازانێ چمحەلە. بەو پەرێشان حاڵییەشەوە دەست دەنێتەوە بناگوێی و ئەم حەیرانە دەچڕێ:
نەشەوە نەنیوەشەوە، نەبەیانە نەبەری بەیانە،
کەرەبابێک لەماری بابی خۆی دەخینێ...
کوردە فریادڕەسەکە پێیدەڵێ:((باوکی باوکم ئەوە تۆ بەهۆی ڕووداوی ئوتومبێلەوە ڕۆژت لێگۆڕاوە دەنا کات دەمە و عەسر و سەعات دەوری چواری دوای نیوەڕۆیە. کەرەبابیش لەسەر ئەم شەقامە نابینم.! کوێت ژان دەکات؟))
عەزیزیش دەڵێ: ((شانم، پێدەچێ شانم لەخرتکەوە چووبێ!))
ئەویش دەڵێ: ((هەر ئێستا تاکسییەکت بۆ دەگرم و دەتفرێنم بۆ خەستەخانە، خەمت نەبێ!))
بەڵام تەپڵتەپەدۆر دەڵێ: ((گەلەک مەمنوون، من بێتو بۆلای حەکیم ناچم!))
کوردە فریادڕەسەکە دەڵێ: ((ئاخر لێت پیر دەکات و پاشان شانت ناچێتەوە جێی خۆی! پێم ناڵێی بۆ لەگەڵمدا نایەی؟))
عەزیز بەدەم ژانەوە تێهەڵدەکاتە ئەم گۆرانییە فۆلکلۆرییە:
هەی داد، هەی بێداد، کەی وەهابووە
هەر حـەکیم بۆلای دەردەدار چـووە؟!
بەڵام ئێستاش و ئەوساش حەکیم بۆلای عەزیز نەچوو.. ئابەم شێوەیە تەپڵتەپەدۆری بێ حەکیم و دەرمان شانی لە خرتکە دەرچوو، تاکو ئێستاش نەچۆتەوە جێێ خۆی.. ئەوە بۆیە وەختێ لە پێشی تیپەکەدا دەوەستێ و دەست دەنێتە بناگوێی، تەواو پێوەی دیارە..
ئاکۆی باڵەبانژەن لێرەدا وەستا. بە پەنجە باریک و درێژەکانی هەندێ جووڵە و ئاماژەی نواند و وتی:
((وابزانم ئێستا ڕوونە لەپای چی شانی خوارە!))
**
حەرام، ئەوەی بۆی گێڕامەوە نەناوی ئاکۆ بوو، نە باڵەبانژەن. هەرکەسێ بوو، بەرلەوەی بەسەرهاتەکە بگێڕێتەوە بەچاک و پیران سوێندی دام، کە ناوی نەهێنم.. بەڵام بالێرەدا ناوی ئاکۆ بێ و باڵەبانژەنیش بێ، چقەیدی؟
کۆبنهاون، ئۆکتۆبەری2005.

ئاگاییەکی گرنگ: وەک هەموو بەرهەمەکانی دیکەم، ئەم چیرۆکەیش ڕووی دەمی لەهیچ کەس، یان هونەرمەندێ نییە. دەستکردی خەیاڵی گاڵتەلێپژاوی خۆمە و ئەگەر ناوەیل و نازناوەیلی وەهاش هەبن ئەوا ڕێکەوتی ڕووتە و من بەرپرسیار نیم.

دینگە: دنگە، کۆڵەکە، پایە
نەفوورات: زاراوەیەکی ناوچەی سلێمانییە. بۆ منداڵی زۆدە بزێو بەکار دەبرێ.
لووتی کرد: زیز بوو
حۆیی حۆیی: لۆژ لۆژ
جووتقۆشە: شووم، نەحس
ڕمب: دەنگی لەپڕ بەعەرددا کەوتن
حەکیم: نوژدار، پزیشک
خرتکە: جومگە